

A Usa ka butang sa kaligdong. Malaqueas 3:8.

- ❖ Ang Dios nagalaum kanato nga mamahimong ligdong ug sa pagbalik unsay Iyang gipanag-iya (Levitico 27:30). Ug Siya nagatugot kanato sa pag-angkon sa 90% niana alang sa atong kaugalingon!
- ❖ Ang nagahatag kanato sa matag butang nga atong nabatnan, busa wala kita “maghatag” sa ikapulo Kaniya apan hinoon atong “giuli” kini Kaniya.
- ❖ Gidawat nato ang matag butang nga Iya, ug nga kita mga ligdong nga mga tinugyanan.

B Usa ka butang sa pagtoo. Hebreohanon 12:2; Malaqueas 3:10.

- ❖ Ang kinadak-ang buhat sa pagtoo ni Abraham mao ang pagtuman sa sugo sa paghalad sa iyang anak. Dili kadto usa ka kalit nga buhat sa pagtoo. Ang iyang kinabuhi maoy usa ka sunod-sunod nga mga ginagmayng buhat sa pagtoo (Lucas 16:10).
- ❖ Si Jesus nagatanum og pagtoo sulod kanato, ug Siya usab nagahingpit niini aron mamahimong usa ka hamtong ug tibuok nga pagtoo.
- ❖ Ang pag-uli sa ikapulo maoy usa sa mga paagi ni Jesus sa paghingpit sa atong pagtoo.
- ❖ Kita nagapakita Kaniya inig uli sa ikanapulo sa matag butang nga Iyang ginahatag kanato. Kita nagatuo nga Siya magapatunhay kanato sa ubang butang, nan dili kita makabsan.
- ❖ Ang pag-uli sa ikapulo usab maoy usa ka pagpadayag sa pasalamat alang sa matag butang nga ginahatag sa Dios kanato. Mao kana ang batasan ni Jacob: “Kong magauban ang Dios kanako, ug magabantay kanako niining dalana nga akong ginalaktan, ug magahatag kanako ug tinapay nga pagakan-on ug panapton nga igasul-ob.” (Genesis 28:20, 22 NIV)

C Usa ka butang sa kabalaan. Levitico 27:30.

- ❖ Ang ikapulo balaan sama sa Igpapahulay. Dili kita kinahanglan magbalaan niini, balaan na kining daan.
- ❖ Ang ikapulo kinahanglan igahatag ngadto sa mga sacerdote (ang panon sa mga pastor). Kinahanglan kini pagagamiton sa pagmentenar ug pagpakuyanap sa buhat sa Dios (Nehemias 10:38; 1 Corinto 9:14).
- ❖ Kita nagapangawat sa Dios kon gigamit nato ang ikapulo alang sa uban nga katuyoan. Ang paghupot sa ikapulo usab usa ka kakulangon sa kaligdong sa Dios.

D Usa ka butang alang sa pagpabuhi ug pagrepormada. Nehemias 13:12.

- ❖ Ang mga sugilanon ni Ezekias ug Nehemias nagapakita og usa ka panag-ingnan nga naghatud sa pagkamatitud-anon sa Israel (2 Cronicas 29-31; Nehemias 13):
— Pagpabuhi + Pagpareporma = Kamatitud-anon
- ❖ Ang pagpabuhi maoy usa ka pagpabag-o sa atong espiritohanong kinabuhi. Ang pagrepormada maoy usa ka pag-organisa pag-usab ug pag-usab sa atong mga hunahuna, naandang panglihok, ug binuhatan.
- ❖ Ang resulta mao ang pagtunhay sa atong pagtoo, usa ka mas hait nga espiritohanong panan-aw ug nabag-o nga kaligdong.